

Mmofra Bible

εda (nhoma yi) adi



**Noa ne nsuyire
kεσεε no**



(Nnipa no din) na ɔkyerɛw nhoma yi:

Edward Hughes

... na ɛyɛɛ mfonɪ yi: Byron Unger; Lazarus

... na ɛdandan nsem yi: M. Maillot; Tammy S.

... na kyerɛɛ aseɛ kɔɔ ... : Christian Lingua

... na wɔyɛ nhoma yi: Bible for Children

www.M1914.org

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1



Canada

©2018 Bible for Children, Inc.



**Tumi krataa: Wowɔ hokwan sɛ woyɛ nhoma yi photocopy
anaase wotintim nhoma yi, bere tenten a wontɔn.**




**Na Noa ye onipa. Na nnipa
nyinaa mpe Onyankopɔn
asem, na wɔyɛɛ asoɔden
atia Onyankopɔn.**




**Da koro bi, Onyankopɔn kaa
awerehosɛm bi. Onyankopɔn
ɛka kyerɛɛ Noa sɛ, “Mɛsɛ
wiase bɔne yi”. “Na megye
w’abusua nkwa.”**



**Na Onyankopɔn bɔ Noa kɔkɔ sɛ ɔde nsuyire
bɛ sɛe asaase yi. Na Onyankopɔn hyɛɛ
Noa sɛ, “pam dua adaka kɛse bi a wu ne
w’abusua ne mmoadoma nyinaa ɛbɛ kɔ
mu.” Na Onyankopɔn maa Mose
akwankyerɛ pɔtee bi. Na Mose
hyɛɛ edwuma
n’ase!**





**Nnipa dii Mose ho
few bere a ɔkyerɛkyerɛɛ
mu nea enti a ɔpam
dua adaka kɛse no.**

**Noa kɔɔso
pam**

**adaka no.
Ɔkɔɔso kaa
Onyankopɔn
asɛ ɛkyerɛɛ wɔn.
Nanso obiara
emmua no.**




**Na Noa nyaa gyidie kɛsɛɛ.
Ɔgyee Onyankopɔn diɛ,
mpo mmerɛ a na nsuo ɛntɔ
da. Na nna a edi ekyiri no,
Noa ewie adaka no pam, na
ɛbedii mu sɛ wɔdi
nneɛma nu
ego mu.**




**Na mmoadoma no nyinaa ekwɔ mu. Na Onyankopɔn
hyɛ Noa sɛ wɔfa mmoa nson nson, ne mmienu mmienu.**


**Na ewiem nnomaa, akɛsɛɛ ne nketewa, ewiram
mmoa nso kwɔ adaka no mu.**




**Ebetumi aba se
nkurɔfoɔ a na wɔwɔ ho
no sopaa Noa ebere a no
wɔdi mmoa no ekɔ
adaka no mu.**



**Na nnipa kɔ̃so yɛɛ
bɔ̃ne atiaa Onyankopɔn.
Wɔn embisa Noa mpo
sɛ wɔbɛtumi akɔ
adaka no mo.**






**Na awie
ekyiri no,
mmodoma
nyinaa ekɔɔ
adaka no mu.**


**Na Onyankopɔn se
Noa se, “Wo ne w’abusua,
mommra adaka no mu.”**






**Noa ne ne
mma mmiensa no,
ne ne yere, ne ne mma
yerenom kɔɔ adaka no mu.
Na Onyankopɔn too
ɛpon no mu!**



The top half of the page features a series of approximately ten parallel lines that slope downwards from left to right. On the right side, these lines terminate at a vertical line, which is followed by a wavy, undulating line that extends to the right edge of the page.

**Na nsuo no tɔe. Na
nsuyire no baa asase
so adaduanan.**






**Na nsuo
no yirii na
ekata nkuropon
ne nkuraase nyinaa
so. Ebere a nsu no gyaee to no, na
nsua no akata mmepo nyinaa so.
Biribiara a ewo nkwan no wuiie.**





**Na nsuo no yirii dodo
wɔ asase so; maa
adaka no tɛɛ nsuo no
ani. Ebetumi aba sɛ
na adaka no mu yɛ
sum, anaa na ayi
mmonkyimmɔnka,
anaa na emu yɛ hu.**





**Na abosome nnum a nsuo no yirii
akyi, Onyankopɔn maa mframa bɔ
faa asase so. Nkakrankakra, adaka
no kɔsii Ararat mmepɔ so. Na
Noa tenaa adaka no mu**

**adaduanan
ɛbere a na
nsuo no
ɛtwe no.**




**Na Noa buee adaka no mpomma no, na osomaa
aburuburo ne anene. Nanso aburuburo no annya ne
nan sibeaa no, osane baa Noa nkyɛn adaka no mu.**





**Na ɔtwen nnanson bio,
na ɔsoma aburuburo
firii adaka no mu bio.
Na aburuburo no baa
ne nkyen a na ngo dua
ahahan frɔmfrɔm
tua n'ano.**





**Nnawɔtwe a edi hɔ
no, Noa hui sɛ nsu no
atwe, efiri sɛ ɔsoma
aburuburo no,
wansane amma ne
nkyɛn bio.**



**Na Onyankopɔn kasa kyereɛ Noa sɛ:
Firi adaka no mu. Na Noa ne n'abusua
no yii mmoadoma no nyinaa efirii
adaka no mu.**



**Hwe senea esoo
Noa ani! Na Noa
sii afɔrebukya
maa Onyankopɔn
a ɔyii ɔno ne
n'abusua efirii
nsuyire no mu.**



**Na
Onyankopɔn
ne Noa pam
apam soronko bi.**

**ɔnfa nsuyire nsɛɛ
abɔdeɛ nyinaa bio nfa
bun nipa atɛn.**




**Na Onyankopɔn
ye nsɛnkyerɛnnɛɛ
di hyɛɛ n'apam
no mu din.**

**Na Onyankopɔn
di nyankontɔn
n'ɛyɛɛ apam no ho
nsɛnkyerɛnnɛɛ.**



**Nsuyire akyiri no,
Noa ne n'abusuafo
no hyɛɛ abrabɔ foforo ase. Bere bi
akyi no, Noa asefoɔ yɛɛ asaase so
nyinaa mma mma. Ewiase
amanaman nyinaa no yɛ
Noa ne ne maa
no asefoɔ.**



Noa ne nsuyire kɛsɛɛ no

Abakɔsɛm a efri Nayame asɛm mu, a ɛyɛ Bible no

a ɛwɔ

Gyenesi 6 - 10

“Wo nɛm mu bue ma hann.”

Nnwom 119:130



Awieε



**Bible yi mu asem eka yen Nyankopon nwonwafo no ho asem,
nea oboo yen na ope se yehu no yie.**

**Nyankopon nim se y'aye boni bebre. Bone akatua
ne owuo nanso enam odo kesea a owo ma ne mma nti,
osomaa ne do ba a owoo koro no, Yesu, se ommewu wo asendua
no so ema yen bone. Yesu, soree firi awufo mu, ena oko soro.
obeba aba tena wo mu, na wo ne no atena ase daa. Na se wogye
Yesu di, na se wosre ne ho bonefakye a, wode bekye wo!
Wobeba abetena wo mu, na wo ne nu atena daa daa.**

**Se wo gyi di se nsem yi ye nokware a, ka nsem yi kyere Onyakopon:
Awurade Yesu, megye di se woye Onyakopon, na wofaa akooa
tebea etoo ho so, me bone nti, na wotease daa. Mesre wo se bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, na me nya nkwa foforo, na
daakye bi me ne wo atena ase daa. Boa me na me nye osetie
mma wo na me ntena ase mma wo se wo ba. Amen**

Kekan Bible no na ene Onyakopon nkasa da biara! Yohane 3:16

